

t8_group_6
(TMRnxKzmX8az55eP9aELECnzpt95BzCx5Wt)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k13_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k14_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\ X2 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_group_6 X3 \\ X0 X1) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow ((X4 = X2) \Rightarrow \\ ((k13_group_2 X1 X3 X4 = k13_group_2 X0 X3 X2) \wedge (k14_group_2 X1 X3 \\ X4 = k14_group_2 X0 X3 X2))))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (((v1_group_3 \\ X1 X0) \wedge (m1_group_2 X1 X0)) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (k13_group_2 X0 X1 X2 = k14_group_2 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge \\ ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge (m1_group_2 X1 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_group_6 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_group_2 X2 X1)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (v3_group_1 X1)) \quad (6)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_group_3 X2 X0) \wedge (m1_group_2 X2 X0)) \Rightarrow ((m1_group_6 X2 X0 X1) \Rightarrow ((v1_group_3 X2 X1) \wedge (m1_group_6 X2 X0 X1)))))$$